

Vaakandhawu




Nkondletelo wa rihanyo
Vuthumbi ka ha ri emasungulweni
Nsivelo
Vutshunguri



Xibedhlele/Xa Nhlangano



Khemisi ya xitlilini
Mphamelonene wa xitlilini
Vulawuri bya swilwisaswitsongwatsongwana
Vuhlayiseki bya muvabyi
Murhi lowu endleriweke munhu, wo kongoma
na ku va wo vhumbe
Vuhlayiseki bya murhi



Ndzati i N'hwet i Tikhemisi

Ehleketa Rihanyo, Ehleketa Khemisi



Ehleketa Rihanyo, Ehleketa Khemisi i pfumba ra misava hinkwayo leri hlukusiweke na ku rhangirwa hi Federexini ya Vuendlamirhi ya Matiko ya Misava (FIP).

N'wakhemisi wa wena i phurofexinali ya nhlayisarihanyo
leyi fikelelekaka, yo tshembeka.

Nhlayisarihanyo wa Risima wa Hinkwavo

Ku kuma vuxokoxoko byo yisa emahlweni kombela
n'wakhemisi wa wena kumbe u sikena khodi ya QR



health

Department:
Health
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA





Xitsonga

Akhademiya/Mutsundzuxi



Vudyondzisi na vudyondzisantirho
Ndzavisiso na vutumbuluxi
Vukorhokeri na vurhangeri
Ku vumba vumundzuku bya khemisi



Vulawuri/Vuendli



Vuhlayiseki, matirhelo ya kahle na risima
Ndzavisiso na nhluvukiso
Vuangameri bya xitlilinali
Timhaka to lawula na ntsariso
Vuendli

Vulawuri bya risima na vutiyisisi bya risima
Nkhulukelano wa mphakelo na mafambiselo
Vumaketi na vuxavisi



Holiseli



Vuhlayiselo
Vuhangalasi

